

32006R0768

UREDJA KOMISIJE (EZ-a) br. 768/2006

od 19. maja 2006.

kojom se implementira Direktiva 2004/36/EZ Evropskoga parlamenta i Savjeta koja se odnosi na prikupljanje i razmjenu informacija o sigurnosti vazduhoplova koji koristi aerodrome Zajednice i na upravljanje informacionim sistemom

(Tekst od važnosti za Evropski ekonomski prostor)

KOMISIJA EVROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Evropske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. o sigurnosti vazduhoplova iz trećih zemalja koji koriste vazdušne luke Zajednice¹, a posebno njegov član 8 stav 2,

budući da:

(1) Direktiva 2004/36/EZ uvodi uskladjeni pristup efikasnoj primjeni međunarodnih sigurnosnih normi u Zajednici uskladivanjem pravila i postupaka za preglede na zemljji vazduhoplova iz trećih zemalja koji slijedu na aerodrome u državama članicama. Ona propisuje da države članice obavljaju, prema uskladenom postupku, preglede na zemljji vazduhoplova iz trećih zemalja koji slete u bilo koji aerodromi Zajednice otvoreni za međunarodni vazdušni saobraćaj i za koji se sumnja da ne ispunjavaju međunarodne sigurnosne norme te da učestvuju u prikupljanju i razmjeni informacija o obavljenim pregledima na zemljji.

(2) Obaveze država članica prema Zajednici koje proizlaze iz Direktive 2004/36/EZ mogu se u velikoj mjeri ispuniti njihovim učestvovanjem u programu procjene sigurnosti stranih vazduhoplova (Safety Assessment of Foreign Aircraft – SAFA) koji je 1996. godine pokrenula Evropska konferencija civilnoga vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference – ECAC) i čije je upravljanje povjereno Zajedničkoj vazduhoplovnoj vlasti (Joint Aviation Authority – JAA). Zajednička vazduhoplovna vlast, između ostalog, upravlja bazom podataka SAFA, podstiče uskladenu školovanje inspektora i osoblja koji učestvuju u programu te obezbjeduje razradu postupaka i predloga za poboljšanje programa i njegovih mjera kao i izvještavanja o prikupljenim informacijama.

(3) Potrebno je poboljšati sistem prikupljanja i razmjene informacija predviđenih Direktivom 2004/36/EZ imenovanjem jednog specijalizovanog stručnog tijela

¹ SL L 143, 30.4.2004., str. 76.

odgovornog za upravljanje sistemom za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova u Zajednici.

(4) Na osnovu Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002 Evropskoga parlamenta i Savjeta¹ osniva se Evropska agencija za sigurnost u vazduhoplovstvu kao jedino specijalizovano stručno tijelo zaduženo za pružanje pomoći Komisiji i za preduzimanje potrebnih mjera u okviru ovlašćenja koje su joj date na osnovu navedene Uredbe ili drugih pravnih propisa Zajednice.

(5) U okviru sadašnjeg postupka prelaza iz sistema Zajedničke vazduhoplovne vlasti na Evropsku agenciju za sigurnost vazdušnog saobraćaja, potrebno je navedenoj Agenciji povjeriti zadatke vezane za program procjene sigurnosti stranih vazduhoplova koje je do sada izvršavala Zajednička vazduhoplovna vlast. Ovaj bi prelaz trebao doprinijeti jačanju programa i osiguranju njegove implementacije.

(6) Nastavak programa procjene sigurnosti stranih vazduhoplova i tačna razmjena informacija o sigurnosti vazduhoplova koji slijecu u vazdušne luke Zajednice zahtijevaju da sistem Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova sadrži najveću moguću količinu informacija, uključujući izvještaje o pregledima na zemlji koje Direktiva 2004/36/EZ ne zahtijeva, a koji su obavljeni u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu II. Direktivi 2004/36/EZ.

(7) Sistem Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova mora obezbijediti očuvanje dodane vrijednosti koja proizlazi iz operativne i tehničke saradnje sa međunarodnim organizacijama.

(8) Sistem Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova takođe je potrebno dopuniti odgovarajućim aktivnostima namijenjenim osiguranju zajedničkih normi za obavljanje pregleda na zemlji, poput nastavka izradivanja priručnika za pregledе na zemlji kao i aktivnosti usavršavanja koje je razradila Zajednička vazduhoplovna uprava.

(9) Bilo je potvrđeno da je i dalje potrebno uključivati treće zemlje kako bi se podstaklo poboljšanje sigurnosti civilnog vazduhoplovstva u cijeloj Evropi. Stoga, kako bi se obezbijedio bezbolan prelaz, potrebno je podsticati i promovisati saradnju trećih zemalja u sistemu Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova u skladu sa odgovarajućim sporazumima.

(10) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na osnovu člana 12 Uredbe Savjeta (EZ-a) br. 3922/1991²,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

¹ SL L 240, 7.9.2002., str. 1. Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1643/2003 (SL L 245, 29.9.2003., str. 7.).

² SL L 373, 31.12.1991., str. 4. Uredba kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1592/2002 (SL L 240, 7.9.2002., str. 1.).

Član 1

U smislu ove Uredbe „sistem Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova” podrazumijeva sistem uspostavljen Direktivom 2004/36/EZ i ovom Uredbom za prikupljanje, razmjenu i analizu informacija o sigurnosti vazduhoplova i vazdušnih prevoznika u zračnom saobraćaju.

Član 2

1. Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja upravlja instrumentima i postupcima potrebnima za prikupljanje i razmjenu:

1. informacija određenih u čl. 3, 4 i 5 Uputstva 2004/36/EZ,

2. informacija koje su dostavile treće zemlje ili međunarodne organizacije s kojima je Zajednica sklopila odgovarajuće sporazume ili organizacije sa kojima je EASA sklopila odgovarajuće sporazume u skladu s članom 18 stav 2 Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002.

2. Upravljanje obuhvaća sljedeće zadatke:

1. prikupljanje podataka od država članica u vezi sa informacijama koje su vezane za sigurnost a odnose se na vazduhoplove koji koriste vazdušne luke Zajednice;

2. razvijanje, održavanje i redovno ažuriranje centralizovane baze podataka koja sadrži:

(a) sve informacije koje su države članice dužne prikupljati i proslijediti na osnovu čl. 3, 4 i 5 Uputstva 2004/36/EZ,

(b) sve ostale relevantne informacije koje se odnose na sigurnost vazduhoplova i vazdušnih prevoznika u vazdušnom saobraćaju;

3. obezbeđenje potrebnih izmjena i poboljšanja aplikacije baze podataka;

4. analiziranje informacija iz centralizovane baze podataka i ostalih relevantnih informacija koje se odnose na sigurnost vazduhoplova i vazdušnih prevoznika te na toj osnovi:

(a) savjetovati Komisiju i nadležna tijela država članica o mjerama koje je potrebno smjesti preduzeti i o politici daljeg praćenja;

(b) obavijestiti Komisiju i nadležna tijela država članica o mogućim problemima u vezi sa sigurnošću;

- (c) Komisiji i nadležnim tijelima država članica predložiti usklađene aktivnosti kada je to potrebno zbog sigurnosnih razloga i obezbijediti usklađenost takvih aktivnosti na tehničkom nivou;
5. povezivanje sa drugim evropskim institucijama i tijelima, međunarodnim organizacijama i nacionalnim vazduhoplovnim tijelima radi razmjene informacija;
 6. savjetovanje Komisije o budućem razvoju i strategiji sistema Zajednice za sigurnost vazdušnog saobraćaja.

Član 3

1. Države članice u centralizovanu bazu podataka odmah unose:

1. izvještaje o pregledima na zemlji navedene u članu 4 stav 4 Uputstva 2004/36/EZ;
 2. izvještaje o pregledima na zemlji koje Uputstvo 2004/36/EZ ne zahtijeva, a koji su obavljeni u skladu sa postupkom utvrđenim u Prilogu II. Uputstvu 2004/36/EZ.
2. Države članice Evropskoj agenciji za sigurnost vazdušnog saobraćaja dostavljaju svaku informaciju koja je korisna za primjenu Uputstva 2004/36/EZ i za izvršavanje zadataka Evropske agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja koje su joj dodijeljene ovom Uredbom, uključujući informacije sadržane u članu 3 Uputstva 2004/36/EZ.

Član 4

Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja:

1. Komisiji podnosi prijedlog za priručnik za postupke provjere na zemlji i, prema potrebi, za dalju razradu i ažuriranje priručnika i Priloga Uputstva 2004/36/EZ;
2. razvija programe školovanja i podstiče organizaciju i sprovođenje kurseva usavršavanja i radionica za inspektore kako bi se poboljšalo razumijevanje sistema Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova u cilju dostizanja zajedničke norme prilikom obavljanja pregleda na zemlji;
3. podstiče i usklađuje program razmjene inspektora kojem je cilj inspektorima omogućiti sticanje praktičnog iskustva te doprinijeti usklađivanju postupaka.

Član 5

1. Evropska agencija za sigurnost vazdušnog saobraćaja svake godine priprema i prosljeđuje Komisiji:

1. izvještaj o sistemu Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova koji sadrži barem sljedeće informacije:

- (a) stanje napretka sistema, uključujući postignute rezultate u pogledu prikupljanja i razmjene informacija, baze podataka, priručnika o pregledima na zemlji i mjerama školovanja;
- (b) stanje inspekcijskih pregleda obavljenih u tekućoj godini;
- (c) analizu rezultata inspekcijskih pregleda s naznakom kategorija utvrđenih činjenica;
- (d) mjere preduzete tokom godine; i
- (e) Prilozi koji sadrže popise inspekcijskih pregleda razvrstanih prema državi iz koje potiče vazdušni prevoznik, tipu vazduhoplova, vazdušnom prevozniku i postotku utvrđenih činjenica u odnosu na broj inspekcijskih pregleda.

2. Prijedlog konsolidovanog izvještaja podataka koji je dostupan javnosti i sadrži analizu svih informacija primljenih u skladu sa članom 5 Uputstva 2004/36/EZ.

2. Komisija se u skladu s postupkom iz člana 10 stav 5 Uputstva 2004/36/EZ savjetuje sa Odborom za sigurnost vazdušnog saobraćaja u vezi sa izvještajem o sistemu Zajednice za procjenu sigurnosti stranih vazduhoplova iz prvoga podstava.

Član 6

Ova Uredba stupa na snagu dvadeset dana od dana objavljivanja u *Službenom listu Evropske unije*.

Članovi 1. do 5. primjenjuju se od 1. januara 2007.

Ova Uredba u cijelosti obavezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljen u Briselu 19. maja 2006.

Za Komisiju

Jacques BARROT

Potpredsjednik